

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЙ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а б ы а т
1931 оыл алтынны
ыйтан тахсар

№18 (5218)

1979 оыл. Олуһу 10 күнэ
СУБУОТА

Сыаната
2 харчы.



Кулун тутар 4 күнэ
— ССРС Верховнай
Советыгар
быыбар күнэ

Коммунистар уонна партията суохтар блок-
тарын кандидатарын иһин куоластааһын —
ол аата советскай коруот биригэ түмсүү-
түн уонна советскай куоластааһын салгыы бөбөр-
гөтөр иһин, социалистическай коруот была-
аһын халбаҥа суох сайыннарар иһин куола-
стааһын.

(ССКП КК Ыһырыһымтатан)

Норуот дозорнайдары

Илдьамбыт уураахтары тохорууту контуруоллааһын күһүр-
дүүс, оуоҕа тусуах дьыл эппиэттээхтэр үрдүктүгэ ССКП КК
сэтинньитэ (1978 а.) Пленума үрдүк көрдөбүллэри туруорбу-
та. Олору олоххо ыларынга норуот контролёрдара улахан оруол-
лаахтар.

Оройуон сохостарыгар, промышленнай предприятиеларыгар,
производственной таргиттарга, государственнай учрежде-
нияларга барыта 29 народнай контуруол группалара тэриллэн үлэ-
лиилэр. Кинилэр уураахтар олоххо ыларыллыларын тэрийи-
нэ, баар араахтарын туоратыыга, итэҕэстэри арыыйыга партий-
най таргиттарга, олохтоох Советтарга, хаһайыстыбаннай сала-
бааччыларга күһүгэ көмөлөһөдөр. Эрилик Эристини аатынан
совхоз Хопторотоосу (председатель Т. Д. Соколовский), Кары
Маркс аатынан совхоз Одьулууннаабы (председатель Д. Н. Ефре-
мов) отделениеларынаабы народнай контуруол группалара
производства, общественной олоххо ордуу активнайдык оро-
һоллор, бэйэлэрин эбэһиастэрин сөптөөхтүн толороллор. Чакыр-
дүүс контуруол группата общественной сүөһү туругар, оту
орб. уотталаах, эбии иһилыгы баһыһаһынга уонна сэтти-
гэ рейдэлэри быһаччы тэрийэр, арыыйамбыт итэҕэстэри
туоратыыга быһаччы дьаһаллар ытталымаларын ситиһэр.

Ол эрэри норуот дозорнайдары сир ахсын эриэ-дэхси итинник
үлэлибэттэр. Субуруутай аатынан совхоз Хатылытаабы (пред-
седатель С. Н. Липищев), «Чурапчы» совхоз Сылаһнаабы (пред-
седатель И. Ф. Савинов) отделениеларынаабы, «Якутскстрой»
ТМУ-наабы (председатель И. К. Иустинов) группалар бэйэлэрин
соруутарын мөлтөхтүн толороллор.

Народнай контролёрдар администрация үлэтин контуруоллуур
партийнай комиссиалары, профсоюз месткомдарын уонна комсо-
мольскай комитеттэри кытта бэйэлэрин үлэлэрин ситэ дьүө-
дүүс, эбии иһилыгы баһыһаһынга туһамматтар. Оттон ол контуруол
массабай, көдүүсүтээх буолуутугар көмөлөһөт.

Капитальнай тутууга угуллубут үн оройуонна ааспыт сылга
голору туһанылыыта, үлэҕэ киирэхтээх объекттар ситэ туһаҕа
барылыбылар. Тутууга норуот дозорнайдары ороһуохтаах үгүс
бөлүөрүстэри бөлүөтү тас өттүгэр хаалларылынылар. Про-
мышленнай предприятиелар, производственной таргиттар ситэ
сабаланыыттан эриэ-дэхситик, хаалыылааҕа суох үлэлиһи-
нэ кыаччылыыта, бороодукуйа кыаччылыытын туһарыыга,
не кыахтары туһаныыга контуруол группалара былааннаахтык
үлэлиһиһэрэ ситиһилибэтэ. Бу итэҕэстөр иһиктигэр хатылам-
маттара наада.

«1979 сылга хонуу савсы үлэлэртэр бөлүмүннэ уонна
ыттыыга эбии дьаһаллар туһарыына» ССКП КК уонна ССРС
Министрларын Советын уураахтарыгар ологуран уматык, оуууох
материалларын харыйыга, ороскуоттааһынга, хонуу савсы
үлэлэрин кэингэр массын-трактор парката тохтоло суох үлэ-
лиһин кыаччылыыга народнай контролёрдар эрдэттэн утумнаах
үлэтин ыттыахтаахтар.

Тыа сиринэри контролёрдар кыстык иккис, саамай эппиэттээх
агарын тэрэһиннээхтигэр туораллыыга сүрүн бөлүмүлөрүк
ууруохтаахтар. Ордук оту, комбинорму, фуражы тэрийиҥа, кара-
һыыга, ороскуоттааһынга күһүгэ контуруол олохтоһуохтаах,
сүөһү туругун, бороодукуйаны биэринтин, саага төрүүгү иһи-
ны уонна итинни кичэйи коруулуохтаах.

Туолууну контуруоллааһын—тэрийэр үлэ тутуах бөлүөрүөһа.
Контуруол активистэри үлэ коллективтэри былааннарын, сору-
дартарын толорууларын, не резервалары туһаҕа таһарыыга,
общественнай производство көдүүһүн үрдэтиҥа, хаһайысты-
баннаа суох быһымын, государственнай дисциплинино, социа-
листическай секуюнас нормалара кэһилиһиһэрин утары охсу-
бууга нуруутун көмөлөһүөхтөөтөр, үлэһиттэр сайабынныла-
лара, үгүсүлэрэ олоххо ыларыллыларын эрдэтигэр күһүр-
дүүсүтээхтэр.

Олохтоох партийнай таргиттар народнай контуруол группаларын,
постарын үлэлэрин сүрүннээн, салайан, итэҕэстэри арыыйы-
та уонна туоратыыга төһүү күөс оҥостуохтаахтар.

ССРС Верховнай Советыгар депутатна кандидат Дария Дмитриевна ТИМОФЕЕВА



УОКУРУНТААБЫ БЫЫБАР КОМИССИЯТЫН УУРААҔА.

«ССРС Верховнай Советын быыбарын туһу-
на» ССРС Сокуонун 42, 43, 44 мэтатыйалары-
гар ологуран, уок, руһаа, ы быар комиссията
уураҕа:

Национальностар Советтарын быыбарыгар
697 №-дээх Мөңө-Хапаластаабы быыбардыр
уокуруна ССРС Верховнай Советын депутата-
гар кандидатынан регистрациалыырга Тимо-
феева Дария Дмитриевна—1948 сыллаахха
төрөөбүтү, Алексеевский оройуон Токтор э-
лиһиньэтигэр олохтоогу, Алексеевский оройуон
Петр Алексеев аатынан совхоз Базаргатаабы
отделениетын сүөсүһүттэрин биригэдиһин.—
Алексеевский оройуон Петр Алексеев аатынан
совхоз, Амма оройуонун «Амма» совхоз рабо-
чайдарын уонна сулуусалаахтары, эт уонна
үүт промышленноһын Саха сиринэри про-
водственной холбоһугун Чурапчытаабы комби-
натын рабочайдарын, инженерий-технической
үлэһитэрин уонна сулуусалаахтары уонсай
муһунахтарынан туруорулуубуту.

«ССРС Верховнай Советын быыбарын туһу-
на» ССРС Сокуонун 42, 43, 44 мэтатыйалары-
гар ологуран, депутатна кандидат Тимофеева
Дария Дмитриевна Национальностар Совет-
тарын быыбарыгар 697 №-дээх Мөңө-Хапалас-
таабы быыбардыр уокуруна куластааһын-
га быыбар бюллетенигар киллэрэргэ.

Комиссия председатели Г. ФЕДОРОВА.

Комиссия председатели солбуйааччы М. ПЕРМЯКОВ.

Комиссия секретара В. ИГНАТЬЕВ.

Комиссия чалаччылар: А. АРТЕМЬЕВ,

М. БАШНЕВА, Р. БРОДИНОВА,

Н. ДМИТРИЕВ, П. ЗЫКОВ, Т. КАРПОВА,

Е. КОЧАТКИНА, А. ПОПОВ, С. ПОПОВ.

1979 сыл тохсунньу 31 күнэ.

х х х

Таб. Тимофеева Дария Дмитриевна Саха
АССР Алексеевский оройуонун Базарга са-
лиһиньэтигэр рабочай кэргэнитэр 1948 сыллаах-
ха төрөөбүтэ. Окута саха. Партията суох. Үр-
дүк үөрөхтөөх.

Таб. Тимофеева Д. Д. 1963 сыллаахха орто
оскуолаһын бүтэрэн баран, немсольской пу-
теканан «Таватта» совхоз биэр ыраах прои-
водственной участкагар үлэҕэ ыттыахтыыта.
Оно сыл устата ыттыахтыытын үлэлээн ба-
ран, кини Саха государственнай университеты-
гар киирбэтэ, ону 1974 сыллаахха бүтэрбитин
кинн «Таватта» совхозна зоотехник-бригады-
ринин атаммыта, онтон 1975 сылтан күн бүгү-
нүгэр дээрэ—Петр Алексеев аатынан совхоз
Базаргатаабы отделениетын сүөсүһүттэрин би-
ригэдиһин. Кини сүөсүһүттэр үлэлэрин онго-
рон таһарыытын уонна үлэ культураны та-
һыһын үрдүгэр иһин дьаныардыахтык охсуһар.
Кини инициативатынан Базарга отделениеты-
гар ылаҕы искусствоннайдык сэмэл эһин уон-
на массыннан ыһын сатиһиннээхтик олох-
тоһо, племенной болох тэрийиннэ.

Социалистическай куоталаһыыга көхтөөхтүн
кирси, таб. Тимофеева Д. Д. салайар коллек-
тива сыл ахсын үрдүк производственной көр-
дүүрүлэри ситиһэр. Отделение үрдүгүн ыһы-
рдыыта тахсыта 91,9 бырыһааныга тийдэ-
хэс биригэди фуражнай ыһахтан үүтү ыһы-
ыс сылга 185 килограмман эбиһиннэ. Отделе-
ние онус ыһахтыыта үс сыллаах былаанын үүтү
туттарыыта 109,9, эми—117,8 бырыһаан толор-
до, 1978 сылга былааны тас өттүгэр государс-
тво 97 тонна үүт уонна 88 тонна от туттары-
ыһына.

Таб. Тимофеева Д. Д. отделение салайааччы-
тын быһымынан, ураты бөлүмүтүн сүө-
һү итинни материалнай базатын бөдөр-
гүүтэ, иччаты тыа сиритэр олохсутап үлэ-
тингэ уураҕа. Отделениета 750 ыһахха механи-
циллаах сайыҥгы хотон тутулунна, 600 сүө-
һүгэ типовой талытын тутуллар. Ыһымы-
сылтар 90 кэргэти бырыһааннара комсомо-
лар уонна иччаттар. Кини общественной олох-
хо активнайдык кыттар, народнай депутаттар
сройуоннаабы Советтарын депутата, профсоюз
работкомун чилиһэ. Сүөсүһүттэр про-
екциональ бөлүмүрүн, экономическай бизнэ-
рин таһымын үрдүгэр махдык кыһаар, ком-
мунистическай үлэ оскуолатын салайар.

Алексеевский оройуон Петр Алексеев аты-
нан совхоз, Амма оройуонун «Амма» совхоз
работайдарын уонна сулуусалаахтары, эт
уонна үүт промышленноһын Саха сиринэри
производственной холбоһугун Чурапчытаабы
комбинатын рабочайдарын, инженерий-тех-
нической үлэһитэрин, сулуусалаахтары уонсай
муһунахтара таб. Тимофеева Дария Дмитри-
евна 697 №-дээх Мөңө-Хапаластаабы быыбар-
дыр уокуруна ССРС Верховнай Советын
Национальностарын Советын депутатыгар кан-
дидатынан биэр сааһаан туруорбуттарын уо-
курунтаабы быыбар комиссията регистраци-
лаата.

ДАРΙΑ ДМИТРИЕВНА ТИМОФЕЕВА—КОМ-
МУНИСТАР УОННА ПАРТИЯТА СУОХТАР
ТУЛХАДЫЫБАТ БЛОКТАРЫН ДОСТОЙНАЯ
КАНДИДАТА.

Куоталаһыны кыайыылаахтара

ССКП райкомун бюрота уонна райсовет исполкома
общественнай сүөһү кыстыгын ааспыт түүрт ыйыгар
оройуон сохостарын уонна сохостар отделениеларын,
ыһымын фермалар уонна борооску көрөр эвенолар кол-
лективтарын, биригэди сүөсүһүттэр социалистическай
куоталаһыларын түмүктэрин көрдүлэр.

Хаһайыстыбалар куоталаһыларын барыта 84,3
баллы ылабыт Кары Маркс аатынан совхоз, отгон од-
дениелар күрөхтөһиһэртэр 60,9 баллаах Эрилик
Эристини аатынан совхоз Хайахыттаабы отделение-
та куоталаһын кыайыылаахтарынан аарыммылар.

Иккис мөстөдө Субуруускай аатынан совхоз та-

хыста. Отделениелартан Чакыр иккис, Хадар үһүс
иһаһаһыһылар.

Ыһымын фермалар коллективтарыттан «ЫСЛНС
60 сыла» (Хадар), борооску көрөр эвенолартан «Ар-
гыс» (Одьууун) бастакы миһаһалары ылдылар.

Ыһымыһыттарын Ксенофонтон Т. Н. («ЫСЛНС
60 сыла», Хадар), борооску көрөччүлэртэн Петров
В. Н. (Одьууун) ордук үрдүк көрдөрүүлэри ситиһэн,
куоталаһын кыайыылаахтарынан буолулар.

Үлэ дфодо ССКП КК бнгырыбынтын сэнээрэллэр

Р. АБРАМОВ.

ытта. Холбур, арыт
хыттары буруйдахта
ыскамыяларыгар оло
дутаата, сытыи кээ
көксөтүни тэрийтэлэ
уоша сэрэтэр дыахал
ры ыттаата.
Е. МАСАЕВ,

